



САНГА ОЛЖ

№ 29 (12008) • От ыйын 25 күнэ, 2025 сыл, бээтинсэ • 12+



Спорт

Дмитрий Диринскэй – улуус
чулуу ыспарсымыана/5

Бу
нүөмэргэ

Бырамысыланнас

“Туристар Саха сиригэр
алмаас атах анныгар ыһылла
сытар дии саныыллар”/6

Сынньаланга

Атыннар (салгыыта)/7

“Оттооһун-2025”: күнү-дьылы былдьаһа

Тыа хаһаайыстыбата. Отчуттары көрсөн
кэпсэтибит/2



Андрей Филиппов биригээдэтэ оттуур/Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ ТУНЭРИИТЭ

ТЭТТИК

Чурапчы иистэнньэҥнэрин эбэрдэлээтилэр

Ааспыт күннэргэ Дьокуускай куоракка
“Илии сылааһа” иистэнэр сыах тэрийиитинэн
“Стежок за стежком, метр за метром” байыаннай
дьайы байыастарыгар анаан тангас тигиитигэр
өрөспүүбүлүкэтээби күрэх ытыллыбыта.

Онно чыпчаал кыайылаах Мукучу
нэһилиэгин иистэнньэҥнэрин кэнниттэн
2-с миэстэни ылбыт СӨ норуотун маастара
Надежда Ахматова салайааччылаах Чурапчы
улууһун иистэнньэҥнэрин улуус дьаһалтатыгар
эбэрдэлээтилэр. Талааннаах дьахталлары
улуус баһылыгын социальнай боппуруостарга
солбуйааччы Мария Кронникова үөрэн-көтөн туран
баһылык Степан Саргыдаев аатыттан истинник
эбэрдэлээтэ.

Сыах иистэнньэҥнэре күрэххэ хайдах
кыттыбыттарын, туох таҥаһы тигэллэрин сийилии
кэпсэтилэр, көрдөрдүлэр.

Санатан эттэххэ, Чурапчы иистэнньэҥнэре
ааспыт куонкурууска үс күн устата, сарсыардаттан
киэһээҥни диэри барыта холбоон 136 кэмпилик
байыаннай таҥаһы тигэн туттарбытара.

Чурапчыттан Никифор Яковлев ассистентураҕа киирдэ

Бу иннинэ бэс ыйын 27 күнүгэр, пианист,
композитор, Чурапчы талааннаах ыччата Никифор
Яковлев - Петр Чайковскай аатынан Москубатааҕы
Судаарыстыбаннай муусука консерваториятын
научнай композиторскай факультетын кыһыл
дипломунан бүтэрбитинэн туһунан суруйан
турабыт.

От ыйын 21 күнүгэр Никифор, сахалартан
бастакынан, ытыллыбыт экссэмэннэрин
барытын үрдүк баалга туттаран Гнесиннэр
ааттарынан Араассыйа муусукаҕа академиятын
ассистентураҕыгар туттарсан киирдэ.

Никифор биэс сыл устата туйгуннук үөрэнэн,
улахан ситиһиилэрдээх түмүктээбитин таһынан
салгы үөрэнэн учуонай истиэпэнин ылан бэйэтин
кыаҕын Аан дойду таһымыгар таһаарар кыахтанна.

Сотору кэминэн 10-с пусковой комплекс холбонуоҕа

Бу туһунан бэбэһээ “Сахатранснефтегаз” АХ
генеральной дириэктэрэ Алексей Колодезников
бэйэтин телеграм-ханаалыгар таһаарда.

Бүгүҥгү күннээххэ сыбаарка итиэннэ
930 миэтэрэ уһуннаах гаас турбатын тардыы
үлэлэрэ ытыллаллар. Үлэ график быһыытынан
баран иһэрэ бэлиэтэннэ, бу күһүн түмүктэнэрэ
былааннанар.

Маны таһынан хампаанньа гааһынан оттуллар
эбийиэктэри ол иһигэр автоматизированнай гааһы
үлэлэрэ ыстаансыалары модернизациялааһынга
үлэлэһэр. Онуоха Мурун Тымпыһа түөлбөтин
Тумуһахтаах аатынан уулуссаҕа олохтоохторго гаас
ситимин тиэрдингэ үрдүк эрэли үөскэтэр санга
ыстаансыһа тутулунна.

Санатан эттэххэ, 2025 сыл сабаланыабыттан улуус
үрдүнэн 41 ыал гаас ситимигэр холбонно, сыллааҕы
былаан быһыытынан 156 дьыэ гаастаһахтаах. Оттон
Чурапчыга гаас ситимэ кэлиэбиттэн 1820 ыал күөх
төлөҥгө холбоммута, олохторугар-дьаһахтарыгар,
аһы-үөлү астааһынга улаханник абыраммыттарын
туохутунан буолар.

Чурапчыга күн-дьыл туруга



От ыйын
25 күнэ
БЭЭТИНСЭ

От ыйын
26 күнэ
СУБУОТА

От ыйын
27 күнэ
БАСКЫҤААНҤА

От ыйын
28 күнэ
БЭНИДИЭНҤИК

От ыйын
29 күнэ
ОПТУОРУНҤУК

От ыйын
30 күнэ
СЭРЭДЭ

От ыйын
31 күнэ
ЧЭППИЭР



26° 17°



24° 17°



19° 15°



20° 14°



22° 14°



21° 14°



20° 12°

Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

Суол хаһаайыстыбатын сайыннары туһунан ырытыстылар

От ыйын 16 күнүгэр Айсен Николаев дойду тырааныспарга министирэ Андрей Никитинни көрүстэ. Салайааччылар эрэгийиэнгэ суол хаһаайыстыбатын сайыннары сүрүн тосхоллорун ырыттылар.

Чуолаан Илинги Сибири уонна Уһук Илини холбуохтаах Лена өрүс нөҥүө муостаны тутуу туһунан кэпсэттилэр. Бу бырайыагы олоххо киллэриигэ үлэ саҕаламмыта.

Итини таһынан «Халыма» уонна «Бүлүү» федеральной суоллары сайыннары ыйытыларын көрдүлэр. Дойду Бэрэсидьиэнэ Владимир Путин сорудаһынан бүгүн Магадаан уобалаһыгар курдат барар суолу-иһи онгорууга уонна тупсарыыга улахан болҕомто ууруллар.

Итиэннэ «Халыма» трассатыгар Алдан өрүс нөҥүө 1,7 км муостаны тутуу, «Уолчаан перевала», «Нера прижимнара» уонна да атын участкалары реконструкциялааһын ирдэнэр. Бу бырайыактар докумуоннара барыта бэлэм.

«Бүлүү» трассатыгар Бүлүү өрүс нөҥүө муостаны тутуу, кэккэ участкалары реконструкциялааһын ирдэнэр.

«Саха сиригэр ити участкалары онгорго федеральной өйөбүл көрүллүөүгэ», - диэтэ көрсүһүүгэ Арасыйыа тырааныспарга министирэ Андрей Никитин.

Мииринэйгэ үөрүүлээх тэрээһин буолла

Ил Дархан Мииринэй куорат уонна алмаас бырамысатыннаһа 70 сылыгар аһаҕыт үөрүүлээх тэрээһингэ кытынна. Айсен Николаев оройуон олохтоохторун үбүлүйүнэн итиитик-истинник эбэрдэлээтэ.

«Мииринэй Саха сирин социальной-эконэмиическэй сайдыытын бигэ тирээтэ. Алмаастаах куорат бизнес эппиэтинэһигэр уонна олоххо-дьаһаха көхтөөх дьонунан-сэргэтинэн холобур буолар», - диэн тоһоҕолоон эттэ Айсен Николаев.

Кини Мииринэй Арасыйыа тирэх онгостор нэһилииньэлээх пууннарын систиэмэтигэр киллэриллэбитин, бу салиэннэлэри «Олоххо аналлаах инфраструктура» национальной бырайыак чэрчитинэн сайыннаралларын бэлиэтээтэ. Итиннэ дьиэни-уоту, суолу-иһи тутуу, билигини уопастыбаннай тырааныспарынан хааччыйыы, олох-дьаһах хаһаайыстыбатын сангарды, уопастыбаннай сынньанар сирдэри онгоруу кириэр.

Ил Дархан АЛРОСА үлэһит кэллэктибин элбэх көлүөнэтин Саха Өрөспүүбүлүкэтин сайдыытыгар сүҥкэн кылаатын бэлиэтээтэ. Калинин 10 сылга АЛРОСА тэрлэтэлэрэ Саха сирин судаарыстыбаннай бүддьүөтүгэр уонна оройуоннар бүддьүөттэригэр 630 млрд таһа солкуобайы ыттылар. Итини таһынан 10 сыл устата хампааньыа социальной ороскуотун 80-ча млрд тиэртэ.

Бэйэ онгортон таһаары салаата сайдар

Саха сиригэр олохтоох онгортон таһаарыны сайыннарар 7 территория үлэлиир. Ол курдук, Хангалас, Нам, Горнай, Чурапчы, Амма, Мэҥэ Хаҥалас, Мииринэй оройуоннарыгар манньк территорияларга резиденэн кириэн 17 предприниматель уонна юридической сирэй үлэлииллэр. 2024 сыл түмүгүнэн кинилэр 10 үлэ миэстэтин таһаарытара, 105 мөл. солк. үбү эргиппиттэрэ, оттон 2025 сыл бастакы кварталын көрдөрүүтүнэн урбаанньыттар 26 саҕа үлэ миэстэтин таһаардылар итиэннэ 169 мөл. солк. инвестициялаатылар.

СӨ Ил Дарханын уонна Бырабыыталыстыбатын пресс-сулууспата.

“Оттооһун-2025”: күнү-дьылы былдьаһа

Тыа хаһаайыстыбата. Отчуттары көрсөн кэпсэтибит

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Кыһынын улаханньк хаардаабакка, аны сааскыта курааннаан, дьону-сэргэни улаханньк мунчаардыбыта, “аһыйах иитимнйилээхпиттэн ытыспытын соттор буоллубут” дэппитэ.

Онтон кэлин үгүстүк ардахтаан, санаалара көтөбүллүбүтэ эрэри хойукка диэри сөрүүн күннэр турбуттара охсон, атын өтгүнэн уйаларыгар ууну киллэрдэ. Үгүс ходуһа уунан туолан, сүүрдэ сыталлара бэлиэтэннэ. Ол да иһин дьыл бачатыгар диэри биир даһаны токур хотуурдаах үрэхтэргэ кириэ илик. Оттон дьон-сэргэ оттуон баһата улахан, арыттан кураанныр күннэрин таба туһана сатыыллар, кылгас оттоох алаастарын уолбаларын, куула өттүлэрин өтөхтөрү, курааннах үрүйэ-харыйа сирдэри оттообута буолаллар. Халлаан биэрэр биир эмэ күнүн туһанан охсубут сирдэрин мунһан бугулуу, урулуоннуу охсон кэбиһэллэр.

Сай ортоо эрдээксийэҕэ быар куустан олоруллуо дуо, биирдүүлээн окко кирибит дьиз кэргэттэри, ардыгар аһыйах киһилээх баһынай хаһаайыстыбалар отчуттары көрсөн кэпсэтин кэлибит.

Бүгүн Хонду үрэх ходуһаларын кэрийдибит. Улуус кииниттэн бэрт чугас Мындабаайылыр суол тороһойугар уллунах алааска Одьулун нэһилиэгин биир аатырбыт тырахтарыһа, отчута-масчыта Киэсэ оҕонньор отчуттары көрсөбүт. Оҕонньор эгил-тэгил чороччу улаатан эрэр сиэннэрэ хайы-үйэ бугууларын туруоран ыраатыннан эрэллэрэ. Хонуугаагы отууларыгар кыраабыл тиһин онгору олорор кырдыаһаска кэпсэтэри тийэбит: “Былырынгытааһар от үүнүүтэ мөлтөх”, - дири кини. – Оол, түгэх бугулуу сылдыр уолу кытары тийэн кэпсэтин көр эрэ, - диэн дьээбэлээх харахтарынан көрүтэлээтэ. Николай Барашков диэн, ХИФУ устуоруйаҕа факультетын 2-с кууруһун устудьуонугар чугаһаан кэпсэтибитин салгыбыт: “Ходуһа икки күн анараа өтүгэр охсуллубута, мунһубуппут бастакы күнэ. Быйыл аһыйах от турара буолуо, урукку сылларга 5-6 оту ылааччыбыт. Курааннах буолан бугулуурга чэпчэки, убайдарбын, бырааттарбын кытары оттуу сылдыабыт. Бу биһиги аймахтарыгыгар диэн көмөҕө кэлэ сылдыабыт. Вээтинсэттэн ардыр диэн көрдөрөр, ол иһин ону баттаһа хамсана сатыыбыт. Бүгүн бу алааспытын мунһан бүтэриэ этибит ол кэнниттэн эһэбит Одьулунна атын убайдарбытын кытары таһахтара”.

Киэсэ оҕонньору кытары бакаалаһан бараммыт нөҥүө алааска түһэбит. Тыраахтарынан балачча киэн сире оустарыттар, урулуоннаан сороһун муһара сылдыалларыгар түбэстибит. Алаас



ортотугар “МТЗ” тыраахтар, кэпкэлэһэ мунһарын илииммит дьоһус кытай тыраахтара тураллар. Олор аттыларыгар 2 киһи омурһанны ололорлоругар тийэбит. Чахчы даһаны хара үлээ буспут-хаппыт, миккилибит аһам саастаах дьон үөрэ-көтө көрүстүлэр, туох сонуннаахпытын сураһаллар, күндьыл билгэтин, ис-тас бэлиитикэни туоһулаһаллар. Отуу хойуу чэйинэн күндүлүүллэр. “Бука, биһиги хайдах үлэли-хамсы сылдырбытын интэриһиргээн кэллэхит буолуо”, - диэтэ Прокопий Илларионов. – От үүнүүтэ быйыл мөлтөх, бу алаастан урут 60-65 урулуону ылар буоларбыт, бу билигин көрөрүм курдук 6 устуука таһан турар. Сирбит хайдаһыттан көрөмүт тизхэнькэнэн, илиинэн оттуубут. Бэйэбэр уонча сүһү, сылгы баар. Кэмгэр сылһыан, ардаан биэрбитэ буоллар син тэбиэ эбит. Күн-дьыл ыраатан эрэр. Кураан күннэр туран биэрэллэрэ буоллар, оттоон-мастаан ыраатыа этибит. Былыт эрэ таһыстар ардаан, сүгүн оттоппокко сордоото. Ити иллэрээ күн оустарыт оппутун муһаран урулуоннуу сылдыабыт. Алааспыт көрдөххө балачча үүммүт курдук гынан баран, эрбэһин, ыт тыла. Ону кытта ааһар кыахпыт суох. Онон күн-дьыл туран биэрэр оттоомохтоһуо этибит. Сыл таһсарбытын дойдуттан буларбыт диэн баһалаахпыт.

Ходуһа хоһууттара бэрт тизгэлинэн омурһанны охсон үлэлэригэр туруннулар. Оттон биһиги салгы өссө кими-эмэ көрсөйөбүт диэн айаммытын тутабит. Ол көтүтэн иһэн тырааска кытытынааһы талахтар быһыстарын ыраастык охсон, бугулууан тиэнэ сылдыр Чурапчы нэһилиэгин олохтооһо Андрей Филиппов биригээдэтигэр тийэн тохтуубут. – Бэйэбит ходуһабыт мантан чугас сытар, оттон бу эбии Уһук Илин босхо гаабыт сирдэрин оттуу сылдыабыт, манньк өссө үс сиргэ сылдыахтаахпыт. Оппут былырынгытааһар арыый даһаны мөлтөх курдук, бу энгэр улаханньк ардаабатах быһыылаах, аны үөһэ өттүнээһи ото хойуу, дьикти баһыйы. Бэйэбитигэр биир үөр сылгылаахпыт. Эбии оттуохпутун аны сир суох, ким даһаны билигин босхо биэрбэт. Аны Уһук Илин гектарга көмөҕө диэн 20 механизм баар диэбиттэрэ даһаны миэхэ кэлэн ханнык даһаны сөп түбэспэтэ, нэһилиэк дьаһалтатыгар сылдыан баһылыгы көрсөн кэпсэппитим да “эйиэхэ туох даһаны көрүллүбэт” диэбитэ.

Ити курдук үлэһиттэр былдьаһыктаах күннэрин аралдьыппакка, бары үтөнү баһаран араһабыт.

Ааптар хаартыскаҕа түһэриилэрэ.

Сүөһү иитиитигэр икки этии

Тыа хаһаайыстыбата. Тыа хаһаайыстыбатын боппуруостарыгар санаабын этэбин

От ыйын 8 күнүгэр ытык Күөлгэ Ил дархан А.С.Николаев тыа хаһаайыстыбатын министристибэтэ уонна улуустар баһылыктара кытылыах улуустарга бэриллибит санга боломуочуйалары олоххо киллэриин уонна оттоолунга бэлэмниин туһунан сүбэ мунньагы ыыппыт.

Онно биһиги улууспут баһылыга С.А.Саргыдаев иһитиннэриин онорбут. Онтон биллэххэ, улууспутугар ылыллыбыт үс сыллаах "Сир Ийэ" бырайыгыннан син балачча үлэ барбыт. Ол курдук, 3 сыл иһигэр 1600 гектар ходоһа сирэ оҥоһуллубут, хас да быһыт тутуллубут. Быһыл 394 гектарга туорахтаах култуура, 2300 гектарга кормовой култууралар ыһыллыбыттар. Онон урукку сыллардааҕар ыһыы иэнэ улааппыт. Бу сылга аһаҕас халлаан аныгар үүннэриллэр оҕуруот астарын 19 гектарга ыһыллыбыт, 116 гектарга хортуопсуй олордолубут.

Быһыл өрөспүүбүлүкэ, улуус уонна хаһаайыстыбалар кыттыгас үбүлээһиннэринэн уопсайа 36 мөл.солк. 10 саҕа МТЗ тыраахтар, 152 туонна күөх ыһыы сизмэтэ атыылаһыллыбыт, 10 км күрүө, тиэһиньикэ сарайа тутуллубут. Былырын итинник ньыманан 12 саҕа тыраахтар ылыллыбыта. Онон сир, от үлэтин тиэһиньикэнэн хаачыһыыга балачча үлэ барбыт диэххэ сөп.

БЫЙЫЛ ОТ ЫЙЫН 1 КҮНҮНЭЭҔИ

туругунан барыта 18715, ол иһиттэн ыанар ынаҕа 6317 төбө баар эбит. Ити ынахтартан 4251 ньирэйи ылан, ол аата уопсай ынахпыт 67 эрэ %-на төрөөбүт. **Сылгыбыт ахсаана 25947 төбөттөн, 9960 кулуну ылан төрөөһүн 76 %-на тэннэспит. Ити иннинээҕи сыллартан арыый ордук көрдөрүү.**

Үтү туттарыы быһылыгы былаана 5200 туонна. Итинтэн сыл аңарыгар 1843 туонна соҕотуопкаланан 6 ыйдаах былаан 101 %-н туолбут. Ити ааспыт сыл туһааннаах кэминээвэр 177 туоннанан элбэх.

Салгыы ити сыһыппаралары ырытан, тэннээн көрүөбүт. Ырынакка кириигэ өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн 438 тыһ. тахса ынах сүөһүлээх этибит. Ааспыт кыстыкка кириигэ 152 тыһ. арыый тахса ордон, урукку сүөһүбүт 34,7%-на эрэ хаалла. Онтон биһиги, чурапчылар, 28 тыһ. тахса төбөбүтүттэн 15 тыһ. кыра ордуктанан 54%-нын хааллардыбыт. Ол да буоллар өрөспүүбүлүкэвэ мэнгэлэр

кэннилэриттэн иккис миэстэвэ сылдыабыт. Маннык ханан даһаны сүөһү ахсаанын, эт-үүт оҥоһуутун, соҕотуопкатын сирэ суох таннары түһүүтүн төрдүн-төбөтүн, төрүүтүтүн ырыта барымыым. Олор үксүлэрэ үөһэттэн, тыа хаһаайыстыбатыгар, сүөһү иитиитигэр ситэ суолта биэрбэттэн, сөптөөх үбүлээһин оҥоһуллубатаһыттан, тэрээһинтэн тутулуктааҕа мөккүөрэ суох.

Бэйэбит улууспутугар кэллэххэ, тыа хаһаайыстыбатыгар үлэ син барбыт курдук эрэри, саамай хаалбыт салаабытынан ынах төрөөһүнүн ахсаана аһыйаһына, үөһэ этиллибитин курдук, уопсай ынахпыт 67 эрэ %-на төрөөбүтэ буолар. Киһи кыбыстар сыһыппарата! Арааһа, өрөспүүбүлүкэвэ маннык мөлгөх көрдөрүүлээх улуус суоҕа да буолуо. Ол эбэтэр барыта 6317 ынахтан 2068(!) кытараабыт. Ол аата 3 ынахтан 1-рэ төрөөбөтөх.

Доҕоттор! Сүөһү үлэтигэр саамай улахан хаалыбыт, итэ-дэспит манна сытар! Ону суоттаан көрүөбүт. Кыратынан ыллахха, 1 ынах сылга 1500 киилэ үүтү биэрэр диэтэххэ, ити 120 тыһ. солкуобайтан мэлийэбит. Онно ньирэйэ 2-3 сылынан идэһэ буоллар 80 тыһ. солкуобайга туруо этэ. Манна 8 ый босхо аһатаргын, көрүүн ороскуотун эбэн кэбис. Онтон 2-3 тыһ. киилэ үүтү биэрэр ынах кытараатаһына, ороскуота букатын улаатар. Мин ааһыбынан, биир кытарах ынах ороскуота сылга 250 тыһ. солкуобайтан кырата суох буолара эрэбил.

Оччотугар аңардас ынах кытарааһыныттан биһиги улуус 517 мөл. солк. сүтэрдибит.

Мантан биир сүрүн түмүк

Сүөһү бордодууксуйатын элбэтиигэ ханнык да үлэтээвэр саамай сүрүн суолталааһынан ынах төрөөһүнүн %-нын улаатытыа буолар.

Онтон ол төрөөһүн кыччаабытын төрүүтүнэн, чуолаан биһиги улууска улуус, нэһилиэк дьаһалталара, кэтэх сүөһүлээх ыаллар, тэрээһиннээх хаһаайыстыбалар ынаҕы боһатыыга ситэ суолта биэрбэтэрэ, тэрээһин мөлгөһө буолар диибин. Онуоха эбэн кэнники 3 сылга сүөһүбүт аңарыттан ордугун көрөр чааһынай ыаллартан үтү түппакка, ынах төбөтүгэр харчы биэрэн, үүт ыырга, ынаҕы саптарарга ситэ суолта биэрбэт буолууларга оҕуста. Ону таһынан сэбиэскэй саҕаттан нэһилиэк аайы искусственай сизмэлээһини киллэрэ сатаан, атыыр оҕустары аччатааһын эбистэ диибин.

Бу балаһыанньаттан хайдах тахсабыт?

1. От үлэтин кэнниттэн бу боппуруоска улахан сүбэ мунньах тэрийэн анал дьаһалларда ылыахха. Онно сүрүн болдомтону искусственай сизмэлээһин кыайан кирибэт сирдэригэр аңардас племенной атыыр оҕустарынан саптарыыга кириэххэ. 30-40 ынахха биир атыыр оҕус баар буоларын

курдук. Ол кэннэ оҕус ньирэйдэри аттааһыны булгуччулаах оҕоруохха. Атыыр оҕус атыылаһыы сыаналаах, көрүүтэ кырата суох ороскуоттаах, уустуктардаах. Ол иһин нэһиликтэр дьаһалталара атыыр оҕуһу атыылаһар, көрөр ыалларга, дьонго харчынан, аһылыгынан көмө оҕороллорун олохтуохха, хонтуруолу күүһүрдүөххэ. Мантан да атын дьаһаллары ылыахха.

2. Бүтэһигэр. Чурапчыбыт дьоно-сэргэтэ!

Билигин дойдубут балаһыанньата уустугуран иһэринэн, олохтоох аһы-үөлү дэлэтир туһуттан сүөһүнү-сылгыны иитэ сатыахайын диэн ыгырабын. Оннооҕор мин, бу 87 сааһыгар сылдыар сааһырбыт киһи, быһыл сайын Мэнгэттэн оҕолоох, ыата сылдыар саха ынаһын атыылаһан аҕалан, абыранан эрэбит. Ордук сизтэри, куораттан тахсыбыт хос сизтэри үрүн аска үөрэнэн эрэллэрэ үөрдөр.

Онон, хатылаан эттэхпинэ, улуһум дьоно сүөһүтүн эһэ сатааман!

Улууспут, нэһиликтэр дьаһалталара, дьон сүөһүтүн уостаан (арендалаан) иитэр кэпэрэтииптэри тэрийэр, биирдиилээн дьону көбүлүүр дьаһаллары ыла сатаан! Холобур, бу Чурапчы таһыгар, Хатылыга оннук тэрийэн эрэллэрин курдук.

Бу санааларбын дьүүллэһин, олоххо киллэрэ сатаан!

Уйбаан Пономарев

Үүтү туттарыы от ыйын 22 күнүнээҕи туругунан

Нэһиликтэр	Сыллаагы былаан туонна	Барыта туолла						% ыйдаагы былаан	Барыта туолла	% сыллаагы былаан	
		От ыйын былаана туонна	нэдиэлэ		от ыйын саңатыттан		2025 сыл сабаланыыта				
			туонна	2 суорт	туонна	2 суорт	туонна				2 суорт
Улуус үрдүнэн	4445,69	743,98	254,28	254,28	805,16	805,16	2637,64	2637,64	108,22	2761,29	59,33
Нэһиликтэринэн	4445,69	743,98	254,28	254,28	805,16	805,16	2637,64	2637,64	108,22	2761,29	59,33
Алаҕар	385,72	64,60	14,07	14,07	45,95	45,95	211,20	211,20	71,14	219,69	54,75
Бахсы	242,56	40,60	28,92	28,92	93,92	93,92	212,91	212,91	231,33	221,89	87,78
Болтонго	113,33	19,00	8,62	8,62	25,26	25,26	75,15	75,15	132,95	75,15	66,31
Болугур	471,21	78,90	19,18	19,18	65,08	65,08	310,14	310,14	82,48	312,51	65,82
Арыылаах	153,09	25,60	10,00	10,00	31,34	31,34	120,04	120,04	122,43	153,02	78,41
Кытаанах	170,99	28,60	13,42	13,42	35,50	35,50	98,53	98,53	124,12	99,55	57,62
Мугудай	328,06	54,90	20,13	20,13	60,27	60,27	157,24	157,24	109,78	168,70	47,93
Одбулуун	332,03	55,60	21,69	21,69	72,43	72,43	267,88	267,88	130,27	284,90	80,68
Соловьев	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сылан	475,19	79,50	29,01	29,01	85,00	85,00	228,70	228,70	106,91	236,27	48,13
Төлей	280,34	46,90	11,33	11,33	34,90	34,90	115,53	115,53	74,41	117,43	41,21
Хадаар	349,93	58,60	16,61	16,61	57,88	57,88	171,24	171,24	98,77	175,85	48,93
Хатылы	163,04	27,30	11,29	11,29	34,38	34,38	116,45	116,45	125,93	119,72	71,43
Хайахсыт	244,55	40,90	14,63	14,63	55,74	55,74	152,01	152,01	136,29	155,48	62,16
Хоптобо	330,05	55,20	22,40	22,40	67,31	67,31	227,28	227,28	121,93	237,88	68,86
Чакыр	365,83	61,20	10,79	10,79	34,41	34,41	151,52	151,52	56,23	157,78	41,42
Чурапчы	39,77	6,58	2,19	2,19	5,79	5,79	21,82	21,82	87,95	25,47	54,86



От ыйын 21 күнүнээби оттооһун сводката



Чурапчы улуугулар быйылгы кыстыкка былаан быһыгынан 39 890 тн от со-
ботуопкаланыахтаах. От ыйын 21 күнүнээби туругунан 285 хаһаайыстыба окко
кирдэ. Барыта 354 трактор, 485 үлэһит оттуу сылдыллар. Барыта 1845,9 гектар
сир охсулунна, 622,7 туонна от бэлэмнэнэ. Күн-дьыл турбутунан, маассабай окко
кирээһин сафаланна.

	Нэһилиэк	Охсуллубут сир, гектар	Бэлэмнэнэ, туонна	Трактор ахсаана, ед.	Үлэһит ахсаана, киһи
1	Алабар	48	30	22	30
2	Бахсы	156	39,2	26	45
3	Болтоно	10	8,5	2	3
4	Болугур	195	60	10	14
5	Арыылаах	84	23	20	33
6	Кытаанах	73	26	27	33
7	Мугудай	163	93	51	58
8	Одьулуун	45	0	13	22
9	Соловьев	80	0	22	23
10	Сылан	290	32,5	35	36
11	Төлөй	152	24	32	53
12	Хадаар	371	184	52	72
13	Хатылы	-	-	-	-
14	Хайахсыт	132,9	57,7	34	50
15	Хоптобо	-	-	-	-
16	Чакыр	35	32,4	4	9
17	Чурапчы	11	12,4	4	4
	Уопсайа	1845,9	622,7	354	485

I стахановец - Мария Спиридонова

Кэпсиэхпин баҕарабын. Ийэм тэнгэ киһибин истинник саныыбын

Кини мин ийэм Пестерева
(Кузьмина) Аграфена II Инно-
кентьевна биһигэ төрөөбүт
эдьийэ этэ.



Кинилэр — алта биһигэ тө-
рөөбүт оҕолор. Биһир бырааттара
Кузьмин Александр Иннокентье-
вич сэрии сафаланарын кытта
армияга ынгырыллан, сэриилэ-
һэ сылдьан сураба суох сүппүтэ.
Эдьийбит Хадаар киһитигэр
кэргэн кэлэн, үчүгэй баҕайытык
олорон испиттэр. Онтон биһир
күн, эдьий иккис уолун төрүү
сытабына, кэргэнэ, Герасим
Спиридонов, эмискэ иһинэн
таарымталанан өлөн хаалар,
онон Мария Иннокентьевна
Мэлдэхсигэ төннөн кэлэр.

Улахан уола Иннокентий бух-
галтер үөрэҕин бүтэрэн, Уус Ал-
данга үлэһит тахсан эрдэҕинэ

Аҕа дойдуну сэриитэ сафаланан,
онно ынгырыллан, ийэтин көр-
сөөрү сатыы Мэлдэхсигэ кэлэр.
Ол эрэн ийэгэ, колхуос сүөһү-
түн көрө Намга баран хаалан,
көрсүбэккэ сэриигэ барар. Ин-

нокентий сэрии хонуутугар ох-
тубут, ол туһунан биллэриин да
кэлбэтэх. 1942 сыллаахха госпи-
тальга сытан өлбүтүн кэнники
билбиһипит.

Эдьийим кэнники Оконеш-
ников Илья диэн Мугудай ки-
һитигэр кэргэн тахсан Алексей
диэн уол оҕоломмут. Ол гынан
баран араһарыгар аҕата биэр-
бэккэ, соботоһун Мэлдэхсигэ
төннүбүт. Балтын Арыпыаһы,
Пестерев Александр Кузьмич-
таабы кытта энгэрдэһэн олорон
үлэлээбит. Сэрии сылларыгар
эр дьону кытта тэнгэ сир хору-
тан, колхуос сүөһүтэ сиһир отун
тиэйэн, бурдук ыһан, хомуйан,
астаан, сүөһү көрөн - "I-кы ста-
хановец" аатын 1958 с. ылбыта,
оннук бэриниилээхтик үлэ-
лээбитэ-хамсаабыта.

Аҕам Пестерев Александр

Кузьмич Япония сэриитигэр
1946 с. кэлиэбиттэн мин ийэм
хоонһуттан үүрүллэн, эдьий-
бэр оҕо буолбутум, наар батыһа
сылдыбытым. Эдьий-ийэм
сүөһү көрөн, 50 сааһыгар пен-
сияга 10 солкуобайга тахсы-
быта. Онтон Мэлдэхси оскуо-
латыгар сууйар-сотор үлэһит,
харабыл буолбута. Миһигин маа-
нылаан, танас-сап тиктэрэн,
хары чаһыта, бэлэһипиэт ылан
иһипитэ. Наар мин учуутал
эбэтэр эмчит буоларбар баҕа-
рар этэ. Эдэр сааһыттан харыс-
таммакка тонгон-хатаһан, сук-
ка-кураанга, ыарахан үлэҕэ
мискиллэн, баара эрэ 58 сааһы-
гар, мин медучилищени бүтэрэ
иликпинэ, бу дойдуттан бараах-
таабыта. Эдьий-ийэбэр тугу да
туһалаабакка ытытабым дии.
Арай кини кэриэһигэр быраас

үөрэҕин бүтэрэммин, баҕа са-
наатын толордоһум буолуо.

Уола Алексей кэнники ийэ-
тигэр кэлэн олоһубута, кэргэн-
нэммитэ, икки уол оҕоломмота.
Билигин кинилэри, оҕолорун
кытта билсэбин, кыайарбынан
көмөлөһөбүн. Кэбээһинэн, Ам-
манан олоһубуттара.

Сэрии, сут-кураан дьыллара
хаарыаннаах дьоммутун илдэ
бардахтара. Куруук биһиги
олоһпугар ил-эйэ эрэ баар
буоллун. Аймахтарбыт, оҕо-
лорбут, сизинэрбит үөрэ-көтө
олордунар диэн баҕа санаабын
этэбин.

Кыһа Александра Пестерева
(Ермолаева),
доруобуйа харыстабылын
туйгуна, Чурапчы
улуугун бочуоттаах бэтэрээнэ.

Иитии. «Улыбка» уһуйааннарын истинник саныыллар

Елена МАКАРИНСКАЯ

Чурапчы нэһилиэгин килбэ-
йэр киинин Прасковья Бори-
сова аатынан «Улыбка» уһу-
йаан таас дьыэ кэргэтэр.
240 миэстэлээх уһуйаан 5
сыллаабыта судаарыстыбан-
най-чааһынай биһигэ үлэ-
лээһин (ГЧП) мэхэньиисимин
көмөтүнэн тутулан, үлэҕэ
кирибитэ. Аныгы тупсаҕай
онгоһуулаах, толору хааччы-
лылаах, үс этээстээх таас
уһуйаан кэнчээри ыччап-
пытын иитиһигэ дьоһун кы-
лаатын киллэрэр.

Дьоллоохтор дьыэ кэргэн
«Улыбка» уһуйааны кытта ыкса
ситимнээхтэр. Эбэлэрэ, Рос-
сийскай Федерация үөрэҕи-
ринитин туйгуна, «Үлэҕэ бэри-
нии» бэлиэ хаһаайката Мария
Петровна Никитина «Улыбка»
уһуйаан бэтэрээн иитээччитэ
буолар. Оттон ийэлэрэ Викто-
рия бэйэтэ эмиз бу уһуйаан-
га сылдыбыта. Салгыы Дьол-
лоохтор оҕолоро бары бу
уһуйаанга нитиллэн тахсы-
быттара.

●●● «Улыбка» уһуйааны
кытта алтыһыбыт 2005 сыл-
лаахтан сафаламмыта. Улахан

уолбутун Сахамины, онтон Дьу-
лурханы, утум-ситим кэлин
кыра уолаттарбытын Арылхан-
наах Дарханы сырытыннар-
быппыт. Онтон ыла бу уһуйаан-
ны кытта биһиги дьыэ кэргэн
төрөппүт быһытынан сүүр-
бэччэ сыл курдук чугастык ал-
тыспыппыт. Икки улахтарбыт
бу уһуйаан кыһыл уонна үрүң
көмүс выпускниктарынан бу-
олбуттара. Кэлин кыра уолат-
тарбыт эмиз иккиэн уһуйаан
«Кыһыл көмүс выпускниктара»
ааты ылан, биһиги төрөппүтүтэр
үөрүүбүт икки төгүл үрдээбитэ.

Уруккуну санаан ыллааха,
«Улыбка» уһуйаан кырааһас, хас
да мас дьыэлэргэ үлэлээн оло-
рбута. Ол да буоллар, кырачаан
оҕолор сангаларынан, минни-
гэс ас сытынан туолара, истин
сыһыан эйгэлээх буолара.

Күн бүгүн уһуйаанмыт Чу-
рапчы килбэйэр киинигэр үс
мэндиэмэннээх, улахан таас
дьыэ буолан турарыттан көрбүт,
сылдыбыт киһи бары үөрэр,
астынар. Биһиги оҕолорбут
манньык сайдылаах, ыраас,
киэн-куон, бары өттүнэн хаач-
чылылаах, биһир бастын уһу-
йаанга сылдьан, нитиллэн тах-
сыбыттарыттан төрөппүттэр
олус астынабыт.

Бу мань барытын иилээн-
салайан, күн бүгүнүгэр дьыла
«Улыбка» уһуйаан аатын чиэс-
тээхтик өрө тутан ааттата
сылдыар киһинэн сатабыллаах
салайааччы Екатерина Семен-
овна Иванова буолар. Кини
үлэтигэр бэриниилээх, ис дуу-
һатын бүтүннүү үлэтигэр анаан
уһуйаан улууска, өрөспүүбүлү-
кэҕэ, Арасыйыага биһир чулуу
уһуйаанынан, тарбахха батта-
нар бастын үлэлээх тэрилтэ-
нэн биллэр.

Билигин кэмгэ уһуйаанга
оҕолор сайдалдарын туһугар
үс этээһинэн эйгэлэргэ араа-
ран иити-үөрэти барар. Бас-
такы этээс «Мин дойдум- мин
улуугум» диэн өйдөбүлү оҕо
түөлбэтигэр таптала, бэринии-
лээх буолууну ингэрэр, иккис
этээс «Мин Арасыйым» дой-
дуга патриотическай санааны
иитэр, онтон үһүс этээс тас
дойдулар өйдөбүллэрин оҕо
ингэрэр. Ити курдук бүтүн Аан
ийэ дойдубут туһунан сөптөөх
билиһини ылан тахсаллар. Ону
таһынан уһуйаанга «Идэлэнд»
бырайыак ситиһиилээхтик үлэ-
лиир. Бу оҕону кыра сааһыгар
ханньык эйгэҕэ сыһыаннаабын
быһаарар уонна ону сайынна-
рар бырайыак. Төрөппүккэ олус



Дьоллоохтор дьыэ кэргэн.

туһалаах сүбэлэри биэрэллэр.
Ону тэнгэ оҕолорбутун бары өт-
түнэн сайыннарар билиһини
кэмгэ эппиэттир куруһуоктар
үлэһиттэр. Холобур, робо-
тотехника, леҕо, компьютернай
кылаас, радиостудия (манна
«Тиһилик» биһирини бэлэм-
нииллэр), мультфильм онорол-
лор, оҕолорго сөптөөх киһинэ
көрөр саала кытта баар. Тылы
сайыннарыга анаан - Англия
тылын үөрэтэллэр, уруһуй, эти-
хааны сайыннарар, доруобуйа-

ны тупсарар эбии дьарыктар
үлэһиттэр.

Чаччы да, бу уһуйаанга бары
өттүнэн сайдылаах, киэн би-
лиилээх, үтүө санаалаах, эдэр-
диди эрчимнээх, уопуттаах
иитээччилэр үлэһиттэр. Оҕо-
лорбут бу уһуйаанга сылды-
ан үөрэнэн түмүктээбиттэри-
тэн биһиги төрөппүттэр олус
диэн астынабыт, үөрэбит, - диэн
Дьоллоохтор дьыэ кэргэн са-
нааларын үллэстэллэр.

Дмитрий Диринскэй – улуус чулуу Ыспарсымыана

Спорт. Өрөспүүбүлүкэ рекордсмен-куобахчыта төрөөбүтэ 80 сылыгар анаан

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Сахалыы атах оонньуутун сайдытыгар бэйэтин суолун-ийин хаалларбыт, улууспутугар физкултура уонна успуорт сайдытын устуоруйатын Сэбиэскэй былаас бастакы сылларыттан ыла эридьиэстээн, түмэн сырдаппыт, дьон-сэргэ билиитигэр таһаарбыт СӨ успуордун маастара, “Саха сирин литератора” ассоциация чилиэнэ, өр кэмнэ Диринг орто оскуолатыгар саха тылын учууталынан үлэлээбит Дмитрий Эверстов-Дмитрий Диринскэй аатын билбэт, кини туһунан истибэтэх киһи чугаһынан, арааһа, суоҕа буолуо.



Сэрии, сут-кураан, көһөрүлүү дьылларынааҕы издээннээх олох Эверстовтары Эдьигээн оройуонун Наатаратыгар тиэрдибитэ. Манна 1945 сыл бэс ыйын 17 күнүгэр Миитээ күн сирин көрбүтэ. Аҕата Дмитрий Алексеевич Эверстов учуутал этэ. Кини саха учууталларыттан биэр бастакынан РСФСР норуотун үөрэҕиритин туйгуна буолбута. 1936 сыллаахха Саха сирин бырабыыталыстыбаннай дэлэгэссийэтин састаабыгар киирсэн, норуот үөрэҕиритин үлэһиттэрин ааттарыттан РСФСР Киин Ситэриилээх Кэмитизитин XVI-с ыңгырылаах II-с сессийэтигэр дэлэгээт бһытынан тийээн М.И. Калининны кытта көрсүспүтэ, итиннэ хаартыскаҕа түһүспүтэ, омук саатынан бириэмийэлэммитэ.

Дмитрий Алексеевич бэртээхэй кылыһытынан биллэр. 1932 сыллаахха Чурапчыга Саха АССР автономиятын 10 сыллаах үбүдүйүгэр ыһыахха аатырбыт кылыһыт Баһылай Осиповка-Баайыстаанҕа уллунах устатынан хотторон иккис буолбута. 1989 сыллаахха 83 сааһыгар өлбүтэ. Ийэтэ Матрена Семеновна 7 уол, 3 кыыс оҕоломмота. Уолаттартан улаханнара – Миитэрэй.

Миитэрэй ийэтин, аҕатын аймахтара нэһилиэккэ, улууска биллэр удьуор күүстээх, бһый дьон этилэрэ. Эһэтэ Сохсойоон – Махээлэ Эверстов аатырбыт бухатыыр (“Сага олох” хаһыат 1978 сыллааҕы атырдьах ыйын 17 күнүнээҕи нүөмэрин көр), таайа Егор Семенович Кириллин хайыһарга 50 км өрөспүүбүлүкэ чөмпүйүөнэ, улуус биллэр сүүрүгэ, велосипедина.

Кыракий Миитээ оҕо эрдэбиттэн ис-иниттэн күүстээх, бһый буолуон олус баҕара. Дирингэ кыһыннары, сайыннары Эверстовтар дьизэлэрин таһа бытырыыс курдук оҕо-аймах күйгөрүнэн туолара. Сырсыы, кылыһыы, тустуу, “аттаах сэрии”, хайыһар... Дьэ манна “сайдара”. Эт-тири баһара, танас-сап хаалара, хата,

дьоно олус дьабырыйбат буолалара.

Успуорка бастакы кыымы сахпыт, баҕа санаатын уһугунарбыт киһитинэн таайын Егор Семенович Кириллин ааҕара. Егор хайыһардаан элээрдерин, сүүрэн быыппастарын, велосипедтаан элэннэтэрин кыра уолаттар умсугуйа даҕаны көрөллөрө, кини курдук буолуохтарын баҕараллара. Сүүрэн-көтөн, кэпсээн-ипсээн, ыллаан-туойан, кыайан-хотон Егор кырдык да, оҕо кутун тутуон тутара. 1960 сыллаахха 8-с кылааска үөрэнэ сырыттаҕына успуорка ис сүрээбиттэн тартарылаах, баҕалаах Миитээни өрөспүүбүлүкэҕэ тийэ биллэр сүүрүк, хайыһардыт, ССРС физическэй култуураҕа туйгуна, физрук Е.М. Феофанов таба көрөн сүбэлээбитэ, эрчийбитэ. Эһиилгитигэр уол оройуон үөрэнээччилэрин күрэхтэһиилэригэр куобахха Миша Романов (Чурапчы) кэнниттэн иккис буолбутун успуорка бастакы ситиһитинэн ааҕара, олоҕун тигэх күннэригэр диэри күндүтүк саныыра.

1962 сыллаахха Диринг орто оскуолатын 9-с кылааһын үөрэнээччилэрэ Сена Макаров, Вани Седалищев, Эмилий Дьячковская, Алеша Андросов, Петя Посельская, Митя Эверстов оройуонҕа бастаан, успуорт национальной көрүнгэригэр үөрэнээччилэр өрөспүүбүлүкэтээҕи ыспартакыйаадаларыгар хамаанданан кыттыбыттара. Кинилэртэн Петя Посельская кылыһыта 32 миэтэрэ 13 см түһэн, Митя Эверстов куобахха чөмпүйүөннээн үөрбүтүгэрэ-көпүтүгэрэ. Бу маннайгы улахан кыайыы эдэркээн ыспарсымыаннарга бэйэтин кыаҕар-күүһүгэр эрэли дьиннээхтик күөдүппүтэ. Дьэ мантан ыла саҕаламмыта Чурапчыбыт чулуу куобахчыта Дмитрий Эверстов успуорка уһун, сындылзаннаах, үөрүүлээх, ардыгар хомолтолоох да буолуо, айана. Успуорт дьээн оннук – ким эрэ кыайан өрөгөйдүөхтээх, ким эрэ хотторон хомойуохтаах.

1964-1967 сылларга Забайкальскай танковай чааска түбэһэн сулууспалаабыта. Манна кэлин саха успуордун чаҕылхай уолаттарын Валерий Кузьмины (аан дойду уолаттарга штангаҕа рекордсмена), Иван Шахурдины (атах оонньуутугар успуорт маастара), биллэр тустууктары Петр Попову, Эдуард Гегеевы, Константин Луковцевы, Николай Габышевы, Алексей Атласовы, Константин Местниковы, Максим Тихоновы, биир дойдулааҕа Степан Собакины кытта бииргэ сулууспалаабыта, доҕордоспута таах хаалбатаҕа. Байыаннай троеборьеҕа дивизияҕа бастаабыта, атах оонньуутунан, көңүл тустуунан, волейболунан дьарыктаммыта эдэр ыспарсымыан күүс-уох, дьулуур өтгүнэн сайдарыгар кыаҕы биэрбитэ.

Аармыйаттан кэлэн баран оройуоннааҕы күрэхтэһиилэргэ, ордук куобахха, убайдарын тигилэхтэрин “бһыта үктэтэлээн” улаханник соһуппута, успуорду сыаналааччылар сэнээриилэрин ылбыта. Кэлин киниттэн биллилээх ыспарсымыан тахсарын ээр-сэмээр кэтэһээччи элбээбитэ.

1969 сыллаахха оройуон ыспартакыйаадаларыгар Дмитрий куобахха 35 миэтэрэ 90 см түһэн, уонча сыл турбут успуорт бэтэрээнэ Дмитрий Давыдов рекордун 37 см куоһаран, санга кирбиини олохтообута. Онтон кынаттанан, бэйэтин ити көрдөрүүтүн алта төгүл тупсарбыта. 1972 сыллаахха 36 миэтэрэ 86 см тизрибитин күн бүгүнүгэр диэри улууска ким да чугаһаабакка турар.

Оройуонҕа барыта 16 төгүл чөмпүйүөннээбитэ. Кини дэгиттэр ыспарсымыан: куобахчыт, сүүрүк, волейболист, тизньисчит. Чулуу көрдөрүүлэрэ: атах оонньуутугар 3 көрүң суумматынан 115 миэтэрэ 23 см (кылыы – 40 м 16 см, ыстанга 38 м 21 см, куобах 36 м 86 см; 100 м сүүрүүгэ – 11,8 сөк; уһуну ыстаныыга – 5 м 27 см; дьиз иһигэр аҕыс туоска куобахтааһынҕа – 23 м 50 см (бу улууска дьиз иһигэр бастың көрдөрүү). Өссө, билэр киһи ахсааннаах буолуо, 1969 сыллаахха Намга “Урожай” ДСО волейболга күрэхтэһиитигэр Чурапчы сүүмэрдэммит хамаандатыгар киирсэн, Алексей Собакинҕа туруорааччы буолан, өрөспүүбүлүкэҕэ иккис миэтэлэммитэ.

Дмитрий 1969 сылы бэйэтин олоҕор саамай дьоллоох сылынан ааҕынара. Бу сыл таптыыр кыһынынан Маайыстыын олохторун холбуулар, оройуон рекордсменын үрдүк аатын ылар, онтон тутта сөрөөн СГУ-га үөрэнэ киирэр.

Университекка атах оонньуутугар Саха сирин аатырбыт ыспарсымыаннар Н. Санниковы, И. Гороховы, А. Аммосо-

вы, М. Габышевы, ини-бии Петр, Василий Посельскайдары, В. Окорокковы кытта бииргэ үөрэнэн, күрөстэһэн, илин-кэлин түсүһэн эдэр эрчимнээх сааһа ааспыта.

Уньуктаах сүүрбөччэ сыл устатыгар 150-тан тахса араас таһымнаах күрэхтэһиилэргэ оройуон, өрөспүүбүлүкэ, киэн Сибиир бэртэрин кытта илин былдыаспыта. Бэйэтин үчүгэй ыспартыбынай форматын 12 сыл устата тутта сылдьан киирсибит сорох түмүктэрэ маньыктар: СГУ 4 төгүллээх чөмпүйүөнэ, Манчаары Баһылай бириһин 4 төгүллээх иккис призера, Уһук Илин уонна Сибиир норуоттарын ыспартакыйаадаларын үс төгүллээх 2-с призера. Бу өр кэмнээх, дьаныардаах, эт-хаан алларыйар үлэтэ, успуорка дьиннээхтик бэринии туһута. Бу сылларга оччолорго өрөспүүбүлүкэ рекордсменын, Сибиир уонна Уһук Илин чөмпүйүөнүн Николай Санников кэнниттэн наар иккис миэтэҕэ сылдьыбыта. Кэлин өрөспүүбүлүкэ рекордсмен-куобахчыта Дмитрий Назаров, биллэр куобахчыт Владимир Рожков Дмитрий Эверстов иннигэр түспэтэхтэрэ даҕаны кини өрөспүүбүлүкэ чулуу куобахчыта буоларын өссө төгүл көрдөрөр.

...Дьыл-хонук биллибэккэ ааһан иһэр. Ааспыты эргилден көрөөччү ахсааннаах. Ол да буоллар Дмитрий Дмитриевич олоҕун тигэх сылларыгар

диэри тапталаах успуордун олоҕун аргыһа онгостон сылдьыбыта. Остуол тиэньиһигэр бэтэрээннэргэ улуус учууталларын хас да төгүллээх чөмпүйүөнэ, призера, бэчээтинэн успуорду киэнник пропагандалыыра.

Хоптоҕо Дирингэ – олимпиец Павел Пинигин дойдута. Улуус дьоно бары билэр, ытыктыыр киһилэрэ СӨ үтүөлээх тириэньэрэ, улуус кылгас сиргэ сүүрүүгэ рекордсмена И.Е. Захаров үөрэтэн, эрчийэн оскуола кыракий былаһааккатыттан биллэр ыспарсымыаннар Егор Кириллин, Петр Посельская, Дмитрий Эверстов, ини-бии Афанасий, Михаил Илларионовтар, Н. Анемподистова, А. Божедонова, В. Дмитриева, Николай Адамов, Иван Чирков, Гаврил Нохтунская... Саха сиригэр, киэн Сибииргэ тийэ сураҕырбыт кылыһыт, Петр, Василий Посельскайдар, ыстангаһыттар А. Собакин, Н. Адамов, куобахчыттар Д. Эверстов ааттарынан улууспут дьоно киэн тутталлар, кэрэ кэпсээн онгостоллор.

Дмитрий Диринскэй киэн кэрэхсэбиллээх биографиятыттан агардас успуорка эрэ кыттыгытын туһунан быһа тардан билиһиннэрдэххэ итинник. Кини инники былааннара үгүс, умсугутуулаах этилэрэ. Сорохторо олоххо киэрэннэр төрөбүт-үөскээбит Чурапчытын дьонун-сэргэтин үгүстүк үөрдүбүтэ-көтүппүтэ.



Дмитрий Эверстов ортоку турар, хангас Чакыртан аар-саарга аатырбыт ыспарсымыан Николай Адамов уонна уҕа өрөспүүбүлүкэ биир күүстээх ыспарсымыана, улахан суруналыыс Баһылай Посельская.

“Туристар Саха сиригэр алмаас атах анныгар ыһылла сытар дии саныылар”

Бырамысыланнас. От ыйын 20 күнэ-алмааһы хостуур үлэһиттэр күннэрэ

Бүгүнгү дьоруойбут Василий Тарасович Курнев кэннигэр өрө күүрээһинээх, таһаарылаах үлэ-хамнас суола тыргыллар. Кини алмаас бырамысыланнаһыгар боростуой силиэсэринэн үлэтин саҕалаабыта. Карьератын устатын тухары сир баайдаах уонча сиргэ үлэлээбитэ-хамсаабыта, кэлин Ньурбатааҕы хайа баайын хостуур кэмбинээккэ дириэктэрдээбитэ. Билигин бочуоттаах сынныалаһа олорор. Үлэ-хамнас өрө оргуйан олорбут үтүө кэмнэрин, доҕотторун, кэллиэгэлэрин истинник саныыр.

“Тутааччы буолар баҕалаадым да, геолог үөрэҕэр киирбитим”

– Мин санаабар, бу эйгэҕэ миигин олох соһуччу түгэннэрэ сирдээбиттэрэ. Ол гынан баран онтон мий кэмсиммэппин, кизэн туттабын, – дииэн Василий Тарасович кэпсээнин саҕалаан иннинэ ахтан аһарда.

Василий Тарасович Ленскэй оройуон Орто Наахара бөһүөлөгүтүн төрүттээх. Аармыйаҕа сулууспалаан баран, туох эмэ тахниниэскэй идэтин баһылырга соруммут. Санаатын сааһылаан, толкуйдаан баран “тутааччы буолар эбиппин” дииэн быһаарыммыт. Эдэр киһи бу эйгэҕэ сыһыаннааҕа: эһэтэ, таайа туттааччы этилэрэ. Кинилэри кытта дьэ тутуугунан, өрөмүөнүнэн дьарыгырыбыта. Ол гынан баран олох бэйэтэ туһунан көһүппэтэх түгэннэрдээх. Эдэр киһини геология эйгэтигэр сирдээн ажалбыта.

– Иркутскайга туттааччы үөрэҕэр киирэрэҕэ быһаарыммын. Наадалаах докумуоннарбын хомуйан, Ленскэйгэ, тутар хамыһыһаа илдьэн туттардым. Ити кэмнэ биридэ “Уолаттар, балыкты барыахайын”, – дииэн тыл көтөхтүлэр. 1979 сьыл этэ, эксээмэннэри оҕолор олоҕор сирдэригэр кэлэн туталлара. Мотуоркабыт моһуоктаан, эксээмэннэ хойутаан хааллым. Инньэ гынан, докумуоннарбын СГУ-га туттарарга күһэллним, – дииэн Василий Тарасович кэпсээнин аргый саҕалаата.

Хас да күн устата субуруучу ардах салгыбакка түһэн, сөмөлүөттэр түһэр да, көгөр да кыахтара суох буолла. Кини, көтүөхтээх атын дьону кытта, туох баар малын барытын бэлэмнэнэн баран, этэргэ дылы, “чымадаанын үрдүгэр” кэтэһэн олорбут. Биир күн аһар, иккис күн... Эксээмэннэр күннэрэ бу ыган-үтэн кэлбиттэр. Быар куустан баран таах олоҕор табыллыбат, быһаарынар уолдыаспыт. Дьоруус хампаанньа тэринэн Өлүкүмэлииргэ, ол кэннэ “Ракетанан” Дьокуускайдыырга сананаллар. Өлүкүмэлиир-



гэр тийэн баран, теплоходтара алдынан турарын көрөллөр. Дьэ, ыксал буолар...

– Ол да гыннар айаммар харгыс бөҕөтүн көрсөн, Дьокуускайга тутар хамыһыһаа күккүрээн тийдим. От ыйын 31 күнэ этэ, 16:40 чаас буолбут. Бары барбыттар. Арай геологтар бааллар, дьылээри хомуна сылдыаллар. Мин докумуоннарбын туталларыгар көрдөстүм. Ити курдук, геолог үөрэҕэр киирэн хааллым. Үөрэнэ сылдьан сыһыа-баайа туттааччы үөрэҕэр көһүөхтээҕим уонна, дьэ, барыта орун-оннугар түһүөхтээҕэ. Баҕарбыт идэбин баһылыхтаабым...

Уопсайга киирдим, туттааччы идэтигэр үөрэнэр устудьуоннары кытта биир хоско түбэстим. Кинилэр хайдах үөрэнэллэрин күн аайы көрө сылдыабын. Күнүстэри-түүннэри чертэж оҕор да оҕор, сурааһыннары тарт да тарт. Саллан бардым, “ыра санаа оностор идэм миэхэ соччо барсыбат дуу” диих санаалар киирэр буоллулар. Онно холоотоххо, биһиги холкудук үөрэнэбит. Биридимизтэри да син балай эмэ билбэхтээр курдукпун: математика, химийэ, устуоруйа, салгы – кристаллография, минералогия. Үөрэхпит олус судургута суоҕа эрэри, таастары кытта үлэлирибин сэнээрэн бардым. Ол курдук, геолог идэтигэр үөрэнэ хаалбытым, устудьуон олоҕор оройбуна түспүтүм. Гиирэ успуордунан дьарыгыраарым, успуорт бу көрүгэр Саха АССР уонна РСФСР маастара буолбутум, – дииэн сэлэргэһээччибит геолог идэтигэр хайдах кэлбитин сэлэргиир.

Бэһис кууруска үөрэнэ сырыттабына, эдьийэ: “Якуталмаз” тэрилтэҕэ үлэли киир”, – дииэн тыл көтөхтүлэр. Ити кэмнэ Удачнайдааҕы ГОК-ка биир дойдутааҕа, аймаҕа Анатолий Тарасович Попов үлэлиирэ, идэлээх сойуус лиидэрэ этэ. Ыллын да тутта төлөпүөнүнэн кэпсэтэ охсор кыаллыбата, стационарнай төлөпүөн кэмчи кэмэ. Сурук суруйан ыппыт. Сотору кэмнэн эпийэт тигинээн кэлбит: “Кыһынҕы сынныалаһа кэмигэр кэлэн ханна эмэ үлэҕэ киирэр-

гэ холон” дииэн. Инники олоҕор улахан суолталаах быһаарыныны ылынарга тоҕоостоох кэм кэлбитин өйдөөн туран, Анатолий Тарасовичка көтөргө быһаарынар.

– Дириэктэр Анатолий Александрович Козеевка ажаллылар. Бөдөн-садан эр киһи. Зачёткабын ууннум. Сыанам үксэ “биэс”, “түөрт”, ол быһыгар биир дуу, икки дуу “үстээхпин”. Саната суох өр көрдө. “Барсыбат эбиппин, үлэҕэ ылаа буоллар тутта этиэ этэ” дииэн санаалар элэнгизэн аастылар. Зачёткабын төттөрү биридэ уонна: “Өссө туох көрдөрөдөөххүнүй?” – дииэтэ. Успуорт маастара даҕабырыманньатын бэйэтин кытта илдьэ сылдыарым, ону ууннум. Көрөөт, тутта каадыр отделын исписэлиинин ыгырда уонна: “Докумуоннарын толорун”, – дииэтэ. Бу курдук алмаас бырамысыланнаһыгар үлэли киирбитим, – дииэн кэпсээнин салгыыр.

Өрөмүөн оҕорор силиэсэртэн – сүрүн геологка

Маннай “Удачнай” карьерыгар хайа баайын хостуурга туттулар тэриллэри өрөмүөннүүр силиэсэринэн үлэлээбит. Бакаансыһа тахсыбытыгар эстэрэр үлэлэри тэрийэр геолог буолар. Үс сьыл буолан баран карьер сүрүн геологынан ананар.

– Ити кэмнэ Саха сиригэр олохтоох кыһаҕа үөрэммит мин соҕотох бэрэстэбиитэл этим. Эстэрэр үлэ хайдах барыахтаабын, туохха ордук болҕомтону ууруохтаахпытын маннай этэ сатыырым да, киин куораттар үрдүк үөрэҕин кыһаларын бүтэрбит выпускниктар СГУ-га үөрэммит геолог этиитин улаханга уурбаттара. Кинилэри үөрэтэрбин компетентнай соьунан ааҕаллара. Ол гынан баран биридэ бэйэм хайдах сөп дии саныырбынан сири эстэрбитим, үлэ түмүгэ ситиһиилээх буолбутун суруйбутум. Сири эстэрээччилэр күлүү-элэк гыммытара, “Эргэ технологияҕа

төннүбүккүн”, – дэспиттэрэ. Ол кэмнэ “сүүрүгү утары барбаттара”, бэйэм көрүүбүн модьуйса сатаабатабым. Арай мин туттар ньымам хампаанньа бүттүүнүгэр бэрт түргэнник тарҕаммыта, – дииэн Василий Тарасович үлэлээбит маннайгы сьылларын ахтан-санаан аһар.

– Кэлин АПРОСА эксплуатационнай геологиятын отделын начаалынньыгынан анаммытым. Манна 1999–2004 сс. биэс сьыл үлэлээбитим. Бу ордук офис үлэтэ этэ, хонтурооллуур уорганныры кытта сибээстэһэрим. Мин СГУ-га “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых” идэҕэ экстерн ньыманан үөрэммитим. Үөрэхпин бүтэрэппин кытта, Анаабырдааҕы ГОК-ка сүрүн инженеринэн ыппытытара. 2007 с. Анаабырдааҕы ГОК дириэктэрэ буолбутум. Биир сьыл (2007–2008 сс.) “Анаабыр алмаастарын” “Эбэлээх” бириискэтигэр дириэктэрдээбитим.

Анаабыр улууһугар хас биридии үрүйэ кытыыта алмаастаах. Буолаары буолан, араас өгүнэн күлүмүрдүү ооньбуур кырасыбай алмаастар. Технологиябытын тупсаран, сана тэриллэри туһанан хостуур алмааспыт кэмэийин 2–3 төгүл улаатыннарбыппыт, – дииэн Василий Тарасович үлэтин-хамнаһын ахтар.

Атахпыт анныгар – алмаастар!

Туристар мэлдьи ыйытар ыйытыылаахтар: “Эһиги алмаастар үрдүлэринэн хаама сылдыабыт дуо?” – дииэн. Баҕар, манньк санааны Саха сири олохтоохторо бэйэлэрэ “күөдьүппүттэрэ” буолуо. Өссө биир этии баар: алмаастаах сиртэн кимберлиттэри ылар сатамньыта суох. Олору кытта алмаас “кэлсиэн” сөп үһү. Бу ыйытыылары бүгүнгү дьоруойбутугар биэрдэхпитинэ табыллар.

– Биһиэхэ Австралияттан бэрэпиэссэр ыалдьыттаабыта. Кинини кытта аспирант кыыс кэлсибитэ. Эбийиэктэрибит эра-сиимнээхтэр, ол иһин ол дьону миэхэ сыһыарбыттара. Руда

ыскылаатыгар кэллибит. Бу ыскалааттан руданы фабрикаҕа быталлара. Үлэлээн бардылар. Биһигини кытта өссө фотограф, тылбаасчыт уонна суоппар сьылдысыпта.

Мин кэпсэтэ турар кэммэр аспирант кыыс кэлэн ойбоһоко аста уонна сиргэ сытар хайа боруодатын ыйда. Өйдөөн көрбүпүт, киһи улахан тарбаҕын саҕа алмаас быган сытар эбит! Дьэнкир өгнөөх, таһыттан көрдөххө, алдыамматах. Олус соһуйдум эрэри, таспар биллэрбэтим. Кыыс диэки хайыһан: “Туохтан олус соһуйдугут? Эһиги аан дойду үрдүнэн биир саамай улахан сир баайдаах сиргэ кэлэн турабыт буолбаат!” – дииэтим.

Ыалдьыттарбыт кимберлит куһуогу эргим-ургум тутан көрбүттэрэ, кээмэйдээбиттэрэ, хаартыскаҕа түһэрбиттэрэ. Төттөрү ууран кэбиһэр хайдах да табыллыбата. Баҕар, ким эмэ төннөн кэлэн көрдүү сатыаҕа. Оттон эпизитинэс барыта миэхэ сүктэриллэн сырыттаҕа. Алмааһы ыллым, көрө туран “Именной” алмаас буолар кыахтаах” дииэн санаа элэнгизэн ааста. Салгыы самасыбааллар карьертан руданы тизэйэр сирдэригэр кэллибит. Ыалдьыттарбытын ыгыран баран бэйэм толкуйдаабыт устуоруйабын тиһэҕэр тиэрдээри, “Биһиги хампаанньабыт сайдарын туһугар!” – дииэн баран, алмааһы карьерга бырахтым. Ити түгэни өргө диэри өйбөр тутта сылдыбытым, – дииэн Василий Тарасович геолог сэргэх үлэтин биир түгэнин кэпсээн ааста.

– 2013 сьыллаахха хампаанньабар төннүбүтүм, Ньурбатааҕы ГОК-ка сүрүн инженеринэн үлэли киирбитим. 2017–2018 сс. дириэктэрдээбитим. 60 сааспын туолан баран, 2018 сьыл ыам ыйын 18 күнүгэр бочуоттаах сынныалаһа барбытым.

Үлэлиир кэмигэр үөрэммит кыһатыгар баран преподавателлэрин, институтун дириэктэрин көрсөн устудьуоннар хампаанньаҕа быраактыка-ланалларын кэпсэппитэ. Быраактыканы ааһалларын, үөрэнэллэрин хонтурооллуура, кэскиллээх ыччаты бэлиэтээн хампаанньаҕа үлэҕэ ыгыртыыра. Кини бэйэтин кэннэ эксплуатационнай геологияҕа 60 % олохтоох каадыры хаалларбыта.

– Үлэлиир сьылларбар миигин кытта алтыспыт, үөрэппит-такайбыт, сүбэлээбит-амалаабыт, уустук кэмнэрбэр бииргэ буолбут кэллиэгэлэрбэр, аҕа табаарыстарбар А.Т. Поповка, В.М. Зуевка, Т.Г. Насурдиновка, Г.А. Яковлевка, И.К. Демьяновка, Ф.К. Садриевка олус махтанабын.

Билигин Дьокуускайга олоҕорбун. Кэммитэн кэмигэр Минринэйгэ, Ленскэйгэ баран кэлэбин, – дииэн Василий Тарасович күлэ-үөрэ сэлэргиир.

Кэпсэттэ Андрей ШИЛОВ.

Сынньаланна



Атыннар

Салгыта.

Итинтэн биир сыл буолан баран, сааһыары, тибиллибит суолунан икки сыарҕалаах ат аз-дьуо хаамтаран, сыарҕа тыаһа хаарга кыычыгыраан, айаннаан иһэллэр.

- Кырдыабаас, чугаһаатыбыт, -дизэн Дьөгүөр Бүөтүкчээн ойуунна аргыый эттэ. Бүөтүкчээн ойуун намыһах унуохтаах, саас ортолоох киһи. Бэйэтигэр сөбө суох киэн харахтаах. Кини харабын дьон саллан утары көрбөт, киһи этэ салаһар уоттаах харахтаах дириллэр. Кыыран киирэн бардаҕына эһэҕэ кубулуйар, тыаба сылдыан уот иччитин кытта алтыһар. Эргиччи туюх буола турарын көрбүөччүлүүр хомуһуннаах күүстээх.

Айанныһтар сырдык-хараҥа былдьаһан эрдэбинэ, Күрүөлээх диэн төгүрүк алаас илин бас халдыаайытынан хаамтаран киирдилэр. Бүөтүкчээн сыарҕабы халын үүс сонунан үлбүнэн сыйтар. Хараҕар алта муннуктаах ампаар ыраахтан барыйан көһүннэ. Атар куула тыа саҕатыгар турар балаҕанна дьулуруйан, ингнэйбит сэргэҕэ кэлэн, кэтиллэ биэрдилэр. Дьөгүөр сыарҕаттан сулбу ыстанан түһээт, Бүөтүкчээн ойуун этэрбэһин, сонун хаарын тэбээтэ. Дьиэлээхтэр утуяаары онгостон эрдэхтэринэ, дьэ тыаһыгар киһи этэрбэһин тэбэнэрэ иһилиннэ, кэмниэ-кэнэбэс ааннара, дьэ, аһыллан, кыыкынаата. Балаҕан аана аһыллаатын кытта, тымныы салгын бургучуйан киристэ уонна буор муостанан сыылан, түгэх үгэххэ ааһа турда. Кэтэбириин оронго бэрбээкэй удаһан илэ бэйэтинэн көхсө бөгдөллөн олорор. Киирбит дьону чинчийэрдии одууласта.

- Дьиэлээхтэр, кэпсээн.
- Эчи суох, эһиги кэпсээн,- ошонньор туран этэрбэһин кэтэн хачыгырайда. Көмүлүөк оһоххо мас быраҕан, өһөн эрэр чоһу үрэн сирилэттэ. Онуоһа уота умайан, тыаһаабытынан барда. Балаҕан иһин барбах эрэ сырдатта. Алтан чаанныгынын уот үөһүгэр туруоран, ортуга уурда.

-Илдыйкиҥҥи ылынан, Омохто курдук ыраах сиртэн аат ааттаан, бу Дьөгүөрдүүн айаннаан кэллибит.

Бэрбээкэй, кэтэспит дьоно кэлбиттэрбиттэн үөрэн, сэргэхси-

йэ түстэ. Омохтолору ыйыталаста. Ити икки ардыгар чааннык уута оргуйан, таһынан куотта.
-Ээ, дьэ, уһундук айаннаан кэллигит дии. Бүгүн кэлиэхтэрэ диэн кэтэһэн утуйбакка олоробут. Аара Ааһый Охтубукка Олотуох Ууска сылдыан аастыгыт дуо? Тугу кэпсиир?

- Ошонньор этэнгэ.
Былырын сайын Күпкэ ыһыах ыспытыгар алаһы хотойдоох моһоһол эргийэ көтөн ааспыттар үһү. Билигин Саттыаһы уһуяа сылдыар.

-Ээ, истибитим. Кырдыабаас, кыс хаар ортото туюх ааннаҕа ынырыахпыны? Улахан моһуоһока ыллардым,-эмээхсин ыар баттыкка ылларбытын ытамныыйа-ытамныыйа кэпсээн киирэн барда.

-Утуйар уубун умнан, отуорум хамнаан олоробун. Эмиэ уруктун курдук сүүһүн ортотугар соботох харахтаах эриэн торбос Сымнах алаһынын тула сүүрэкэлээн аймаата. Били хара дьаһадаах буоспа ыарыыны күөдүтэн таһаараары гынар быһыылаах. Мин да кинини иһэ-үөһэ ыһылынан тухары экирэтэ сатаан кэбистим да, сиппэтим. Ол баһыи онтон уодаһыннаммыта дуу, аны сиэммин сиэри хабарҕатыгар хатанан, тынынын хаайан сытыарар. Күн-ый буол! Үс күлүккэр үгүөҕүм. Көмүһүм оһотугар көмөлөс, быһаһа-абыраа диэн көрдөһөөру ынырбытым. Бэйэм да аһаһыран кэниим уһаан, инним кылгаан сылдыабын. Оһом сыһа кыратыгар тулаайах хаалбыта. Наар дьонун унуохтарыгар бара турар этэ. Ол туюх ааннаһан эргийэй?

Атах оронго, быыс кэннигэр, кыра кыыс орон киһитэ буолан, тыына быстаары кыыкыныы, өйө суох сыппыта биир сыла буолбут. Илиитэ-атаҕа унуох-тириэ эрэ хаалан, нукаай курдуктар. Кубархай издэһэ уолан, этирик түөһэ эппэнгнни бөтүөхтүүр. Бүөтүкчээн ойуун ону-маны ыйыппахтаан баран, оһо тымныыан эрэр сүүһүттэн сыллаан сырылатан ылла. Кыыс үрдүгэр төҥкөйөн, түөһүн иһиллээн көрдө. Айаһын атытан бэлэнигэр үс төгүл силлээтэ. Уонна тоһус муостаах дүгүрүн ылан былаайаһынан бастаан иһиллэр-иһиллбэттик, онтон улам тыаһын-уһун улаатыннаран, оһсон дьыгититэн барда. Кутура туран, хараҥа муннугу, өһүө маһын уоттаах хараһынан

Харысхал ойуута (массынаҕа иилиллэр)				л				
			Мас сонноох, араас истээх баар үһү	т		П.Тобуруокап оболорго хоһоһо "герой буолбат"		
				а				Ыраас-тыыр, арчылыр тыл
Амма өрүс алгыстаах хайата				н				
	О	н		н	Өксөкүлээх хоһоһоһо "Борокуот... уонна "Көтөр..."	Куртаҕа курулуур		
Олонхо "Үөлэн"		... сабатынан, дьахтар эринэн		б		а	а	д
				а				
Хаарты маһа	Атын		...бай мангаас - сүөһү өгө	у				
					"...сайын" биэри			
	Уоттаах таас	Муоста көбүөрэ	а	т	Утүө... биир кымныылаах	Уута баһый-быт миин		суоһа мас хамсаабат
					Кыһыл оботангаһа		Олонхо байбала	
	Сэнгээр-бэт, суолта биэрбэт							ул
					Тураах мин оһом "чаккылаах" диригэр дылы	с	а	а
Бөлөх талылбыт салайааччыта			Ыстаадаҕа табаны ааһы		Бис			а
								д
								о

«Сканворд»: тэрийээччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 9» ылылына. Хаһыат 28 нүөмэригэр тахсыбыт сканворд эппиэттэрэ. **Туроруу:** табарыстыба, айа, туу, мата, уруучука, хардыы, Аайа, таара, харта, ып, хаас, тырыыҥка, халбаҕа, баа, айылба, Арастаал. **Сытыары:** туюһахта, туютаайы, тууччах, Ра, каарта, Амма, Рытхэу, ыар, аат, ыһарыйыы, танҕас, Танда, балыйыы, аспаал.

дьөлүтэ көрүтэлээтэ. Төбөтүн булкуйа-булкуйа, өрүтэ ыстангалаата, кутуран куйуһута. Дьаһыйбахтаан баран, киһи куйахта күүрүөр дылы суор буолан кыланан ылла. Харахтара хаанынан оһуолаан тымырдара быһыта бардылар. Чэпчэки-чэпчэки-тик бэдьэйэн, сиртэн тэйэн, көтөн барда. Кыһыахтаах куолаһынан күлэн саһыгыраата, иһиирэн чускутта: "Биир төгүрүк сыл устата унуоһун ууллан, уһундук утуйдун. Аннараа дойду улууллара ылбатылар. Бэтэрээ дойду бэртэрэ билиммэтилэр. Онон, аны аһаһас эттэнэн эргиллэн кэлээр, аһыс ыйынан Саппыйа удаһан буолан аатыраар, илбиһирэн тураар! Хардар, Саппыйа!" Бүөтүкчээн ойуун баттаҕа кырыаран, туртайан таһыста. Эриэн талаһы эрийэ тутан, кутаа уокка сырайан, салгыны таһыйда. Эккири-эккири өрүтэ көтүөккэлээтэ. Тугу эрэ экирэтэр курдук сүүрэкэлээтэ. Сэттэ көлөһүнэ

сарт баран, аһылаата. Эмискэ Бүөтүкчээн хараһын саппытинэн, үүт-үкчү Саппыйа куолаһынан сангаран барда: "Эбэм эрэ, эһэм эрэ буолларгыт, тыллаах сыһааһым тугу диирин тулуйан истинг. Эһиги уу хараххытын көрбөтөгүт да, мин ытык Кырдыаһы кытта тэнгэ салгыһа көтө сылдыаһын. Оо, ибир тыыным иччилэнэн, илбистэнэн, илгистэнэн эрэр. Этим-синим имиллэнгээн кэлгилэрин төлө мөхтө. Сааллар этинг дэлби баран, дүгүрдэнэн дьыгитийдэ, тоноһоһум устатынан дьөлө түһэн, дөйүөрүттэ. Халыр баргыт унуохтарым тэнгэ тэйсэн бэдьэйдилэр. Уһар тыһам бөтүөхтэнэн, үрүт-үөһэ эппэнгээтэ. Итир түөһүм иһирирдэрэ илдьи баран, бысталанна. Икки кылдыы чабырбайым, чыпчааһа даан тэһэ кэйдэ... Хара тыһыннар харсыһаннар, хахпын хастаан сулуудулар. Сары тыриим силгэлэрин сиирэ сүлэн чиккэтилэр. Ис-

пин-үөспүн ырытаннар, окко-маска ыйаатылар, хара хааммын уулаатылар, оборчолуу обордулар. Оо, дьэ, уонна үлүгэрдээх үс үөлэскэ үллэрэннэр үтэһэлээн үөллүлэр. Эһин ээхпин этиттэрэн экирэтэн үөрдүлэр. Этти-этии салбананнар, кутаа уокка сырайдылар. Кэҥсик сытын таһаараннар, амтаһыан бардылар...Алларааттан алларастаан, абааһылар айдаардылар. Үөһэлэртэн көмүскэхэн, Айыһыттар айманнылар. Сирдээх-халлаан аартыгыгар кэрэх маска кэлигидилэр. Кириэс иилэн, чэнгээйилээн элээтилэр, эттэтиллэр... Сылы быһа мөкүһэннэр, өтүгү быатын өһүлүлэр. Дьалкылдыһыйар силлиэрбин силбээн сиигин сирийдилэр. Өлөр дьууктан босхолоонно, өйбөр-төйбөр төннөрдүлэр. Орто дойдум быттыктарын, быһа суоллаан, буллардылар."

Хотууна
Салгыта бэчээттэнэ



Выборы

к решению Чурапчинской территориальной избирательной комиссии от 17 июля 2025 г. № 4

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

Руководствуясь пунктом 9 статьи 26, статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (ред. от 05.01.2024 г.), Чурапчинская территориальная избирательная комиссия объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Алагарская УИК №657, Арылахская УИК №658, Бахсытская УИК №659, Болтогинская УИК №660, Кындальская УИК №661, Болугурская УИК №662, Кытанахская УИК №663, Мугудайская УИК №664, Ожулунская УИК №665, Юрях-Кюеринская УИК №666, Соловьевская УИК №667, Хажыйахская УИК №668, Усун-Кюельская УИК №669, Улахан-Кюельская УИК №670, Теинская УИК №671, Бэринская УИК №672, Телейская УИК

№ 673, Хатылынская УИК №674, Юрюнг-Кюельская УИК №675, Оргинская УИК №676, Хаяхсытская УИК №677, Хоптогинская УИК №678, Мельжехсинская УИК №679, Чакырская УИК 680, Центральная УИК №681, Когалинская УИК №682, Марыкчанская УИК №683, Чаранская УИК №684, Новгородовская УИК №685 сформированных на территории муниципального района «Чурапчинский улус».

Прием документов осуществляется Чурапчинской территориальной избирательной комиссией в период с 25 июля по 14 августа 2025 года:

- в рабочие дни – с 09:00 до 17:00

по адресу: Чурапчинский район, с. Чурапча, ул. Ленина, д.41 каб.202 или каб.103

эл.адрес: churap.tik@mail.ru

С перечнем документов, необходимых для внесения предложения (предложений) по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий, можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия) yakut.izbirkom.ru в подразделе «Формирование УИК и резерва УИК» раздела «Избирательные комиссии».

Чурапчинская ТИК


Инфографика

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ



Во время ударов молнии не подходи близко к электропроводке, молниеводу, водостокам, антенне. Не стой рядом с окном.

Закрой все окна и двери, дымоходы и вентиляцию. Если ты находишься в деревне или селе не топи печь, потому что горячие газы, выходящие из трубы могут притянуть молнию.



Не разговаривай по телефону – молния может попасть в натянутые между столбами провода.



По возможности выключи радио, телевизор и другие электрические приборы.



БИЛЛЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ

► Ушницкай Альберт Андреевич (1990 с.т.) аатыгар 2012 сүлүлээх бэриллэбит Чурапчытаагы судаарыстыбаннай физкультур уонна спорт институтун бүтэрбитин туоһулуур диплом сүппүтүнэн дынгэ суобунан ааҕарга.

► Я, Оконешников Никифор Иванович, 06.04.1960 г.р., уроженец с. Чурапча, Чурапчинского района ЯАССР, обвиняюсь в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, т.е. мошенничеством, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, равно в крупном размере, ч.3 ст.160 УК РФ, т.е. присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, равно в крупном размере, в котором признаю вину и раскаиваюсь. Сделал себе вывод, обязуюсь впредь не совершать подобного преступления. Возместил в полном объеме материальный ущерб, нанесенный министерству сельского хозяйства РС(Я).

Приношу свои извинения обществу, государству и МСХ РС(Я). Данным письмом хочу предостеречь других граждан от совершения подобного преступления и предупредить, что это преследуется законом РФ.

► Диплом о высшем образовании ЧГФКИС, выданный на имя Токпокова Евгения Никитича (1991 г.р.) в 2013 г., а также аттестат об окончании ЧРССШИОР о среднем общем образовании, выданный в 2009 г., считать недействительными в связи с утерей.

Улэ бэтэрээнэ, сэрии сылын оҕото, Чакыр бөһүөлөгүн олохтооҕо
МАКАРОВА Александра Дмитриевна
бу дьыл от ыйын 22 күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан 87 сааһыгар күн сириттэн барбытын курутууан туран биллэрэбит.
Оҕолоро, кийииттэрэ, күтүөтэ, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

КУТУРҔАН

Таптыыр ийэбит, эбэбит, хос эбэбит, үлэ, тыыл бэтэрээнэ, 50-н тахса сүл оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин салаатыгар үлэлээбит

ФЕДОТОВА Мария Семёновна

уһун ыарахан ыарыыттан бу дьыл от ыйын 21 күнүгэр олохтон туораабытын диригиник курутууан туран бары аймахтарыгар, билэр биир дойдулаахтарыгар иһитиннэрэбит.

Оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Үлэ, тыыл бэтэрээнэ

ФЕДОТОВА Мария Семеновна

уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан оҕолоругар, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр, аймах-билэ дьонугар диригин курутубаммытын тиэрдэбит.

«Чурапчы улууһа» муниципальной оройуон дьаһалтата.

Чурапчы улууһугар оҕо иитиитигэр өр кэмгэ үлэлээбит, педагогическай үлэ бэтэрээнэ, «Улыбка» уһууаанга 17 сүл сэбиэдиссэйдэбит, тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ, хос эбэлэрэ

ФЕДОТОВА Мария Семеновна

олохтон туораабытынан уолугар Леонид Ивановичка, кыһыгар Валентина Ивановна, кийиитигэр Марианна Ивановна, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр, чугас аймахтарыгар диригин курутубаммытын тиэрдэбит.

П.И.Борисова аатынан Улыбка уһууаан коллектива, үөрэх управлениета, профсоюзун комитета, педагогический үлэ бэтэрээннэрин сэбиэтэ.

Убаастыыр эдьийиит, Дьокуускай куорат олохтооҕо, өр сылларга оҕо тэрилтэтигэр иитээччинэн, сэбиэдиссэинэн үтүө суобастаахтык үлэлээбит, үлэ бэтэрээнэ

ФЕДОТОВА Мария Семеновна

89 сааһыгар ыарахан ыарыыттан күн сириттэн барбытынан оҕолоругар Валентина, Леонидка, кийииттэригэр Анастасия, Марианна, күтүөтүгэр Алексейга, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр диригин курутубаммытын тиэрдэбит.

Чурапчыттан Сивцевтар, Собакиннар, Павловтар

Дьокуускай куорат олохтооҕо, сиэн бырааппыт

ИВАНОВ Эдуард Сергеевич

бу дьыл от ыйын 21 күнүгэр соһумардык олохтон туораабытынан аҕатыгар Иванов Сергей Аркадьевичка, быраатыгар Сергей Сергеевичка, абаҕатыгар Константин Аркадьевичка, саҕаһыгар Екатерина Семеновна, бары чугас аймахтарыгар, табаарыстарыгар диригин курутубаммытын тиэрдэбит. Сылантан Трофимовтар,

Дьокуускайтан Божедоновтар, Чепаловтар

Кытайтан Сулар, Москваттан Чуковтар.

Сылан нэһилиэгэр землеустроителлинэн, «Сулусчаан» уһууаанга компьютерщигынан, рабочайынан, улуустаагы КУМИ сотруднигынан, «Туймаада нефть» операторынан үлэлээбит сиэн бырааппыт, убайыт

ИВАНОВ Эдуард Сергеевич

күн сириттэн күрэммитинэн эдьийиитигэр Мотрена Кэнчэриевна, күтүөтүгэр Петр Дмитриевичка, аҕатыгар Сергей Аркадьевичка, бииргэ төрөөбүт быраатыгар Сергей Сергеевичка, бары аймахтарыгар диригин курутубаммытын тиэрдэбит.

Трофимов Петр Дмитриевич бииргэ төрөөбүттэрэ, кинилэр оҕолоро.

"САНА ОЛОХ"

хаһыат
Кылаабынай эрдэктэр
ГОРОХОВА
Людмила
Владимировна

Эрдэктөөхтөр: СӨ Ырабыгытатыытыга, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Сахабэчээт" Сударыстыбаннай автономнай тэрилтэтэ.
Таһаарааччы: СӨ "Сахабэчээт" ГАУ
Таһаарааччы аадырыһа: 677000, Дьокуускай к., Орджоникидзе уул. 31, 124 каб. тел./факс: (411-2) 34-39-17 e-mail: sakhaprechat@mail.ru. Российскай Федерация Роскомнадзор СӨ салалтатыгар 2020 с. бос ыйын 3 күнүгэр регистрацияламмыт нүөмэрэ – ПИ №ТУ14-00559.

Эрдэктөөхтөр аадырыһа: 678670, Чурапчы сэл., П.Пинигина, 26 а. Төлөпүүнэриит: эрдэктэр – 41-332, отделлар – 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Ааптар сурутар этилэр санаа редакция позициялар мэдэи сөп түбүгэр буолбатах. Суруука ыйылылар чакчылар кырдыккастарыгар эппиэттэни ааптар тус бэйэтэ сүгэр.

Индекс: ПИ964. Бэчээкэ сакаас № 29 (12008). Кээмэйэ 2 бл. Ахсаана 810. Хаһыат сыаната 26 солк. Хаһыат нэдиэлэһэ биридэ: бээтинсэбэ тахсар.

Хаһыат 24.07.2025 с. бэчээкэ бэриллинэ, 25.07.2025 с. табыста. Дьокуускай к. Виллойскай переулок, 20 №-дээх дьыттигэр, "Ю.А. Гагарин аатынан Дьокуускайдаагы өрөспүүбүлүкэтээи типография" АУо бэчээттэнэ.



@SANAOLOH